

Setswana

Kgato

5



**Gontse o  
nonofisa  
mmele wa  
gagwe**

Nomsa Mokoena



## **Mafoko a adirisitsweng gantsi (a maswa)**

botlhokwa

phepafatsa

**Gontse o nonofisa mmele wa gagwe**

**Setswana**

**Kgato 5**

ISBN: 978-1-77981-081-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Nomsa Mokoena

Moranolodi: Jenny Mathhare

Motshwantshi: Nicola Smith

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.

# Gontse o nonofisa mmele wa gagwe



**Nomsa Mokoena**

Dumelang! Leina la me ke Gontse. Ke tlile go le bolelela gore nna ke dira eng go nonofisa mmele wa me.

Mme a re go bothokwa go nonofisa mebele ya rona.

Seo re se jang le se re se nwang se bothokwa. Gonna phepa le go ikatisa go bothokwa fela jaaka diaparo le boroko.



Gantsi ke ja dijo tse di nonofatsang mmele  
jaaka merogo, maungo, mae, matokomane,  
nama ya kgogo le tlhapi.

Ditshipisi, dikuku, dibisikiti, marotho le  
dimonamone di monate, fela ga nonotshe. Ke  
di ja fela fa go le bothokwa.



Ke nonofisa mmele gape ka go nwa metsi a le mantsi a phepa. Rre o ne a mpoletlela gore metsi a thusa go phepafatsa mebele ya rona.

Ke nwa le maši go tiisa meno a me. Kgaityadi ya me Neo o rata mašwi!

Dinotsididi le matute a maungo le tsona di monate fela ga di nonofatse mebele.

Re tshwanetse go nwa digalase di le robedi tsa metsi ka letsatsi.





Mme a re go tlhokomela mebele ya rona go thusa gore re tshele sentle.

Ke tlhapa diatla tsa me gangwe le gape. Go go thusa go thibela go tsenwa ke megare.

Ke bala go fitlhela go lesome fa ke tlhapa diatla. Se, se dira gore diatla tsa me di phepafale sentle.

Ke tlhapa meno mo mosong le maitsiboa letsatsi lengwe le lengwe.



Ke apara go ya ka maemo a loapi.


Mariga ke apara dikausu, sekhafo, hutshe le jeresi go re ke nne bothito. Se se dira gore ke se tsenwe ke bolwetse.

Selemo ke apara diaparo tse di bofelo jaaka borukgwe bo bokhutswane, sekipa le bomphatshane. Ke rwala le kepisi go itshireletsa mo letsatsing.



Go botlhokwa go ikatisa nakwana letsatsi le letsatsi gonna ke nonofetse.

Maitsiboa mangwe le mangwe ke tswela kwa ntle go tlola ka kgati ya me. Seo se thusa mmele go nna o nonofile o le thata.




Ke tshwanetse go tsoga ka ura ya borataro go itshiamisetsa go ya sekolong, ka jalo ke tima lebone ka ura ya borobedi bosigo.

Rre o rile mmele le boboko jwa me di a ikhutsa le go gola fa ke robala. Go robala sentle go thusa go reetsa le go ithuta sentle kwa sekolong.

Bana ba sekolo se se potlana ba tlhoka diura di le some go ya go somenngwe tsa boroko.







Ke itse go nonofisa mmele ebile ke motlotlo ka seo.

Ke ruta kgaitsadiake Neo fela jalo. Ke solofela fa le wena o tiisa mmele



# Ulwazi Lwethu

## Readers

### Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

### Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyangi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

### Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswana
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

### Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

### Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974

**Room  
to  
Read™**

 **NELSON MANDELA**  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT

**Saide**   
Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

